

UDK: 614.8:625.7/8

## OSNOVNI PRINCIPI UPRAVLJANJA RIZICIMA NA PUTNO-PRUŽNIM PRELAZIMA

### BASIC PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT IN RAILWAY CROSSINGS

Ratko Đuričić<sup>1</sup>, Perica Gojković<sup>2</sup> i Vladimir Malčić<sup>3</sup>

**Apstrakt:** Putno-pružni prelazi, kao tačke sučeljavanja željezničkog i drumskog saobraćaja, predstavljaju mesta na kojima često dolazi do nezgoda i one po pravilu imaju veoma teške posljedice. Nezgode na putno-pružnim prelazima uglavnom su kobne za učesnike u drumskom saobraćaju, mada se sa povećanjem težine drumskih vozila i uvođenjem lakih putničkih garnitura javlja sve veći broj žrtava i među učesnicima u željezničkom saobraćaju. U saobraćajnom sistemu gdje je putno-pružni prelaz podсистем i željezničke i drumske infrastrukture, pod rizikom se podrazumijeva stepen pojavljivanja nezgoda koje su posljedica nekontrolisanog stanja pod sistema putno-pružnih prelaza i stepen ozbiljnosti nekontrolisanog stanja pod sistema putno-pružnih prelaza. Sve strane drumskog i željezničkog saobraćaja, koje su direktno ili indirektno uključene, moraju posvetiti posebnu pažnju upravljanju rizicima na putno-pružnim prelazima. Država treba da usvoji i uskladi metode za prepoznavanje i upravljanje rizicima na putno-pružnim prelazima, kao i metode kojima se prikazuje da saobraćaj preko tih prelaza odgovara bezbjednosnim zahtjevima i željezničkog i drumskog saobraćaja. U radu su prikazani osnovni principi upravljanja rizicima na putno-pružnim prelazima.

**Ključne riječi:** rizik, putno-pružni prelaz, bezbjednost saobraćaja

**Abstract:** Railway crossings, as the point of confrontation of railway and road traffic, are places where accidents occur frequently and they regularly have very serious consequences. Accidents on railway crossings are generally fatal for participants in road traffic, although with the increase of weight of road vehicles and the usage of light passenger sets, the number of victims among the participants in railway traffic increases. In the traffic system where railway crossing is the subsystem of railway and road infrastructure, the risk is the degree of occurrence of accidents that are a consequence of uncontrolled state of the railway crossings subsystem and the seriousness of uncontrolled state of the railway crossings subsystem. All sides of the road and railway traffic, which are directly or indirectly involved, must pay special attention to risk management in railway crossings. The state should adopt and harmonize the methods for identifying and managing risks on railway crossings, as well as the methods which show that traffic over these crossings corresponds to safety requirements of railway and road traffic. The paper presents the basic principles of managing risks on railway crossings.

**Key words:** risk, railway crossing, traffic safety

#### 1. UVOD

Putno-pružni prelazi, kao tačke sučeljavanja željezničkog i drumskog saobraćaja, predstavljaju mesta na kojima često dolazi do vanrednih događaja, koji po pravilu imaju veoma teške posljedice. Vanredni događaji na putno-pružnim prelazima uglavnom su kobni za učesnike u drumskom saobraćaju, mada se sa povećanjem težine drumskih vozila i uvođenjem lakih putničkih garnitura javlja sve veći broj žrtava i među učesnicima u željezničkom saobraćaju. Vanredni događaji na putno-pružnim prelazima odnose svake godine veliki broj ljudskih života i pričinjavaju znatne materijalne štete. U prosjeku na putno-pružnim prelazima u Republici Srpskoj godišnje više od 5 ljudi izgubi život, dok više od 6 ljudi biva teško povrijeđeno. Materijalne štete su velike i to pogotovo na željezničkim vozilima, s obzirom na njihovu nabavnu vrijednost, a uračunavajući štetu na robi i štetu zbog prekida saobraćaja, ta vrijednost se drastično povećava. Skoro po

<sup>1</sup> dr Đuričić Ratko, dipl.inž.saobraćaja, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet Dobojski, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vojvode Mišića 52, 74 000 Dobojski, Republika Srpska, e-mail: [ratkomdjuricic@gmail.com](mailto:ratkomdjuricic@gmail.com)

<sup>2</sup> dr Gojković Perica, dipl.inž.mašinstva, redovni profesor, Saobraćajni fakultet Dobojski, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vojvode Mišića 52, 74 000 Dobojski, Republika Srpska

<sup>3</sup> Asistent, Malčić Vladimir, dipl.inž.saobraćaja, Saobraćajni fakultet Dobojski, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Vojvode Mišića 52, 74 000 Dobojski, Republika Srpska, e-mail: [vladimir\\_malcic@hotmail.com](mailto:vladimir_malcic@hotmail.com)

pravilu, vanredni događaji prouzrokovani na putno-pružnim prelazima su prouzrokovali učesnici u drumskom saobraćaju. Sproveđenjem mjera povećanja brzine željezničkog saobraćaja, ovaj problem dobija još više na svojoj aktuelnosti i važnosti. Iako su sudari željezničkih i drumskih vozila na putno-pružnim prelazima relativno rijetki, potencijalna ozbiljnost posljedica takvih događaja zahtjeva konstantnu pažnju i oprez, prvenstveno zbog velike razlike u masama, zaustavnim putevima i brzinama. Rizik smrtnog stradanja prilikom nastanka saobraćajnih nezgoda na putno-pružnim prelazima mnogostruko je veći nego kod saobraćajnih nezgoda nastalih na bilo kojem drugom mjestu na putevima. Svake godine, širom svijeta, veliki broj ljudi smrtno strada u saobraćajnim nezgodama na putno-pružnim prelazima. Zajedno sa crnim tačkama na putevima i tunelima, putno-pružni prelazi su identifikovani kao slabe tačke saobraćajne infrastrukture koje ozbiljno ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Sve strane koje su direktno ili indirektno uključene u saobraćaj preko putno-pružnih prelaza moraju posvetiti posebnu pažnju upravljanu stanjima koja proizvode nekontrolisani saobraćaj, a sami tim i rizik od ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja preko putno-pružnih prelaza. Država treba da usvoji i uskladi metode za prepoznavanje i upravljanje rizicima na putno-pružnim prelazima, kao i metode kojima se prikazuje da saobraćaj preko putno-pružnih prelaza odgovara bezbjednosnim zahtjevima i željezničkog i drumskog saobraćaja.

## 2. PRINCIPI UPRAVLJANE RIZIKOM

**U saobraćajnom sistemu pod rizikom se podrazumijeva stepen pojavljivanja nezgoda koje rezultiraju kvarom elemenata sistema i stepenom ozbiljnosti tog kvara. Ako je putni prelaz podsistem i željezničke i drumske infrastrukture, pod rizikom se može podrazumijevati stepen pojavljivanja nezgoda koje rezultiraju vanrednim događajima koji mogu proizvesti ugrožavanje ljudskih života i stavranje materijalne štete.**


Ako bi u željezničkom ili drumskom sistremu došlo do značajnih promjena koje utiču na pojavu rizika na putno-pružnom prelazu, neophodno bi bilo sproveti procedure i metode za izvršenje procijene rizika i kontrolu rizika usklađenim načinom koji se odnosi na sve učesnike zajedničkog saobraćajnog sistema. Neophodno je utvrditi uticaj te promjene na bezbjednost oba saobraćajna sistema. Da bi utvrdili uticaj promjene na bezbjednost potrebno je definisati kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje uticaj značajne promjene na bezbjednost oba saobraćajna sistema. Sve te značajne promjene moraju biti usklađene sa nacionalnim propisima, odnosno uticaj tih promjena ni u kom slučaju ne smije ugroziti bezbjednost ni drumskog, a ni željezničkog saobraćaja.

Cilj zajedničke metode bezbjednosti za ocjenu rizika i metode procijene, mora se zasnovati na principu, čuvanja dostignutog nivua bezbjednosti saobraćaja na putno-pružnom prelazu sa stalnom tendencijem podizanja nivoa bezbjednosti u sveukupnom saobraćajnom sistemu. Njome bi trebalo definisati proces upravljanja rizicima za procijenu nivoa bezbjednosti i ispunjavanje zahtjeva bezbjednosti na putno-pružnim prelazima. Metoda za ocjenu rizika i metoda procijene morala bi biti potkrepljena dokazima koji su rezultat procesa primjene upravljanja rizicima. Ova metoda primjenjivala bi se kod svih značajnih promjena unutar ova dva saobraćajna sistema (Slika 1).

Promjene koje utiču na oba saobraćajna sistema mogu biti: **tehničke, operativne i organizacione**. Željeznički sistem ili drumski sistem razmatrao bi uticaj tih promjena na bezbjednost svog sistema u slučajevima ukoliko ne postoji objavljen nacionalni propis koji reguliše značajnost promjene, a postoji potreba za određenim izmjenama. Ako bi konstatovao da predložena izmjena ne utiče na bezbjednost negovog sistema onda se nebi morala primjenjivati procedura provjere rizika. Ukoliko bi se konstatovalo da predložena izmjena utiče na bezbjednost negovog sistema, odlučilo bi se na osnovu procjene sopstvenih ili eksternih eksperata, koliko je ta promjena značajna. Kriterijumi na osnovu kojih bi eksperți mogli vršiti procjenu značajnosti promjena mogu biti:

- Posledica kvara (uticaj kvara na sveukupni sistem i okruženje sistema);
- Novitet koji se koristi u primjeni promjene (novine koje se uvode u tehnički sistem, operativno upravljanje i organizaciju);
- Kompleksnost promjene (veličina promjene u odnosu na podsisteme saobraćajnog sistema);
- Nadzor (uticaj promjene na nemogućnost praćenje promjene u toku daljnje eksploatacije sistema);
- Reverzibilnost (nakon promjene nemogućnost vraćanja sistema na neko prethodno stanje koje garantuje bezbjednost saobraćajnog sistema);

- Dodavanje (kumuliranje više незначајних промјена које се не процijenjuju које могу uticati na sveukupni значај промјене).



Slika 1. Ocjena i procjena rizika

Процес управљања ризицима је стalan и мора трајати све до потпуне усклађености свих захтјева за безбједност неophodnih за прихватanje ризика у односу на идентификовани опасност (Slika 2).



Slika 2. Proces upravljanja rizikom


Željeznički sistem i drumski sistem треба да имају одговорност за успостављање процеса управљања ризицима на путним прелазима. Они као могући предлagači значајних промјена у жељезничком систему или drumskom систему би одлучивали ко ће бити надлеžан за испуњење захтјева безбједности који су резултат процјене ризика. Такође, они би кординирали сарадњу између свих актера који су укључени у процес управљања ризиком у циљу управљања опасностима и сигурносним мјерама које се однose на njih.

### 3. PROCJENA RIZIKA

Željeznički sistem ili drumski sistem kao mogući predlagači promjene procjenjuju uticaj te promijene na bezbjednost ukoliko ta promjena nije objavljena kao značajna u nacionalnim propisima. Ako je u procjeni da ta promjena ne utiče na bezbjednost putno-pružnog prelaza proces upravljanja rizikom se ne bi primjenjivao.

Proces procijene rizika uvjek se odvija kroz nekoliko faza i to (Slika 3):

- Definisanje sistema za procjenu rizika,
- Analiza rizika uključujući i identifikaciju opasnosti i
- Evolucija rizika.



Slika 3. Proces procijene rizika

Definisanje sistema se zasniva na:

- Utvrđivanju namjene putno-pružnog prelaza;
- Utvrđivanju elemenata putno-pružnog prelaza;
- Utvrđivanju funkcije elemenata putno-pružnog prelaza;
- Utvrđivanju dosadašnjih uticaja rizika na putno-pružnom prelazu;
- Provjeri uticaja okruženja na putno-pružnom prelazu;
- Provjeri postojećih mjera bezbjednosti;
- Definisanju uslova bezbjednosti identifikovanih u procesu procijene rizika nakon ponavljanja rizika;
- Određivanju rokova za procijenu rizika.

Željeznički sistem ili drumski sistem morao bi biti sposoban da identificuje i predviđi sve opasnosti koje se odnose na sistem pod procjenom (putno-pružni prelaz).

### 4. PRIHVATANJE RIZIKA

Prihvatanje rizika se vrši nekom od sledećih metoda:

- Primjenom kodeksa prakse,
- Poređenjem sa sličnim sistemima i
- Eksplicitna procjena i evolucija rizika.

Primjena kodeksa prakse podrazumijeva da je identifikovana opasnost na putno-pružnom prelazu već poznata u saobraćajnom sistemu i da se predhodna rješenja vezana za tu pojavu mogu primjenjivati kao prihvatljiva rješenja. Rizici koji se odnose na opasnost smatraju se prihvatljivim samo ako su usklađeni sa zahtjevima kodeksa prakse, a te rizike dalje ne treba analizirati.

U slučaju da rizik za određenu opasanost putem kodeksa prakse nije moguće primjeniti, potrebno je pokušati identifikovati dodatne mjere bezbjednosti i primjeniti druge principe prihvatanja rizika.

Drugi princip prihvatanja rizika je poređenje putno-pružnog prelaza sa sličnim sistemom. Željeznički sistem ili drumski sistem, sa svim svojim akterima koji čine sistem, analiziraju opasnosti koje se dešavaju u drugim sličnim sistemima i traže analogiju sa svojim sistemom. Cilj je utvrditi referentni sistem.

Referentni sistem mora ispuniti sljedeće uslove:

- Da je u upotrebi i da ima razvijen sistem upravljanja bezbjednošću;
- Da ima sličnost sa sistemom koji se procjenjuje (funkcije, intrefejsi);
- Da se koristi pod sličnim operativnim uslovima kao sistem pod procjenom;
- Da se koristi u sličnom okruženju i pod sličnim uslovima životne sredine.

Ako referentni sistem ispunjava sve prethodno navedene uslove onda se za putno-pružni prelaz mogu prihvatiti svi rizici koji se povezuju sa opasnošću referentnog sistema. Takođe, određeni zahtjevi koji se odnose na opasnost referentnog sistema koriste se za putno-pružni prelaz, tako što se analizira bezbjednost tog sistema ili se koristi kompletan evidencija o bezbjednosti referentnog sistema.

Svi utvrđeni zahtjevi za bezbjednost ažuriraju se u zapisnik o opasnostima kao relevantna opasnost na putnom prelazu.

U slučaju da putno-pružni prelaz ima određena odstupanja od referentnog sistema koja u velikoj mjeri ne utiču na opasnost, procijena rizika treba da dokaže da putno-pružni prelaz mora imati minimalno isti nivo bezbjednosti kao referentni sistem. Tada rizici koji su povezani sa opasnostima koji se odnose na referentni sistem mogu biti prihvaćeni i za putno-pružni prelaz.

U suprotnom, ako rizici koji su povezani sa opasnostima referentnog sistema ne mogu biti prihvaćeni zbog nemogućnosti postizanja minimalno istog nivoa bezbjednosti kao kod referentnog sistema mora se pristupiti nekom drugom načinu provjere i prihvatanja rizika.

Ukoliko ni jedan od gore navedenih načina prihvatanja rizika opasnosti ne obuhvata opasanosti koje se pojavljuju u sistemu prihvatanje rizika može se vršiti eksplicitnom procijenom i evolucijom rizika.

Princip prihvatanja rizika se zasniva na primjeni kritreijuma za prihvatanje rizika koje se izvode ili se nalaze u zakonskim odredbama zakonodavstva. U zavisnosti od kritreijuma prihvatljivosti rizika, prihvatljivost rizika se može procijeniti ili pojedinačno za svaku povezanu opasnost ili globalno za kombinaciju svih opasnosti uzetih u obzir u procijeni eksplicitnih rizika.

U slučajevima kada procijena rizika nije prihvatljiva moraju se iznalaziti i primijeniti dodatne mjere sigurnosti sve dok ne dođe do potrebnog smanjena rizika, odnosno do prihvatljivosti rizika. Kada rizik u odnosu na opasnost bude prihvatljiv sve identifikovane mjere upisuju se u zapisnik o opasnostima.

Svi ovi kritreijumi prihvatljivosti rizika, koji se odnose na kvarove tehničkog sistema, koji nisu obuhvaćeni kodeksom prakse ili korištenjem referentnog sistema treba uvrstiti u nove kriterijume prihvatanja rizika i primjeniti u izradi tehničkog sistema.

## 5. DOKAZ ZA USKLAĐENOSTI SA USLOVIMA BEZBJEDNOSTI

Željeznički sistem ili drumski sistem je nadležan za ispunjenje zahtjeva bezbjednosti kao rezultata procijene rizika. Prije prihvatanja bezbjednosnih promjena mora se izvršiti demonstracija, ispunjenjnosti bezbjednosnih zahtjeva koji proizilaze iz procijene rizika, pod nadzorom jednog od ova dva sistema. Sve on što se otkrije u procesu demonstracije, a odnosi se na mjere bezbjednosti i zahtjeve bezbjednosti mora se preispitati i ocijeniti. Sve nove opasnosti treba upisati u evidenciju opasnosti.

## 6. PROCES UPRAVLJANJA OPASNOSTIMA

Proces upravljanja opasnostima zasniva se na kreiranju ili ažuriranju opasnosti od strane oba sistema i drumskog i željezničkog u toku projektovanja, implementacije pa sve do prihvatanja promjene ili dostavljanja izvještaja za procijenu bezbjednosti.

Kako se sve identifikovane opasnosti evidentiraju putem određenih kontrola može se pratiti napredak u kontroli rizika za identifikovane opasnosti. Kada se rizik prihvati i sistem postane operativan, nastavlja se i

dalje vođenje evidencije o opasnostima od strane oba ova sistema u sklopu sveukupnog sistema upravljanja bezbjednošću.

Oba ova sistema, u svrhu upravljanja rizikom na putno-pružnom prelazu, opisuju i dokumentuju organizaciju i eksperte koji sprovode postupak procijene rizika. Dokumentuju se sve faze procijene rizika i pravi se lista svih bezbjednosnih zahtjeva koja se mora ispuniti u cilju dovođenja rizika do prihvatljivog nivoa.

## 7. ZAKLJUČAK

Saobraćaju preko putno-pružnih prelaza mora se posvetiti posebna pažnja, kako sa strane željezničkog sistema, tako i od drumskog, posebno sa stanovišta upravljanja stanjima koja proizvode nekontrolisani saobraćaj, a sami tim i rizik od ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja preko putno-pružnih prelaza.

Neophodno je uskladiti postupke i metode za procjenu rizika kada nastanu promjene na putno-pružnom prelazu (**tehničke, operativne ili organizacione**). Ako ne postoje priznata nacionalna pravila za određivanje da li je neka promjena značajna ili ne tada predlagač promjene (željeznički sistem ili drumski sistem), koji je ujedno i zadužen za promjenu, mora uzeti u obzir potencijalne posljedice promjene za sigurnost saobraćajnog sistema. Ako promjena koja se predlaže ima uticaja na bezbjednost tada predlagač vrši procjenu rizika. Procjena bi trebala da dovede do zaključaka:

- Promjena se ne smatra značajnom i predlagač je provodi primjenjujući svoje vlastite metode sigurnosti,
- Promjena se smatra značajnom i predlagač je provodi primjenjujući zajedničke metode sigurnosti ocjene i procjene rizika.

Prihvatljivost rizika vrši se primjenom jednog od sljedećih principa prihvatanja rizika: primjenom kodeksa prakse, poređenjem sa sličnim sistempom ili eksplicitna procjena rizika. Svi navedeni principi prihvatanja rizika primjenjuju se sa uspjehom kako u željezničkom tako i u drugim vidovima transporta. Željeznički ili drumski sistem je odgovoran za izbor principa koji će se primjenjivati kod procjene i prihvatanja rizika. Država treba da usvoji i uskladi metode za prepoznavanje i upravljanje rizicima na putno-pružnom prelazu, kao i metode kojima se prikazuje da saobraćaj preko tog prelaza odgovara bezbjednosnim zahtjevima i željezničkog i drumskog saobraćaja.

## 8. LITERATURA

- [1]. Direktiva 2008/57/EC izmijenjena Direktivom 2011/18/EC, o interoperabilnosti željezničkog sistema unutar Zajednice, Službeni list EU L 191, str. 1 - 45, 2008.
- [2]. Direktiva 2004/49/EZ Evropskog Parlamenta i Vijeća od 29 aprila 2004 u vezi bezbjednosti na željezničkim zajednicama, Službeni list EU L 164, 30.4.2004. str. 44-113.
- [3]. Direktiva 2014/88/EU od 9. jula 2014. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zajedničkim sigurnosnim pokazateljima i zajedničkim metodama izračunavanja troškova nesreće, Službeni list EU L 201 od 10.7.2014, str. 9-17.
- [4]. Regulativa (EU) No 402/2013 od 30 aprila 2013. o zajedničkim sigurnosnim metodama procjene i ocjene rizika i ukidanju Regulative 352/2009, Službeni list EU L 121, 3.5.2013. str.8.
- [5]. Regulativa (EU) No 1158/2010 Vijeća od 9. decembra 2010 koja se odnosi na zajedničke sigurnosne metode za procjenu usklađenosti sa zahtjevima dobivanja potvrde o bezbjednosti, Službeni list EU L 326, 10.12.2010. str. 11.
- [6]. Regulativa (EU) No 1169/2010 Vijeća od 10. decembra 2010 koja se odnosi na zajedničke sigurnosne metode za procjenu usklađenosti sa zahtjevima dobivanja ovlaštenja za bezbjednost, Službeni list EU L 327, 11.12.2010. str. 13.
- [7]. Regulativa (EU) No 1077/2012 od 16. novembra 2012. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi nadzora koji provode nacionalna tijela nadležna za sigurnost nakon izdavanja potvrde o sigurnosti ili rješenja o sigurnosti, Službeni list EU L 320, 17.11.2012. str. 3-7.
- [8]. Regulativa (EU) No 1078/2012 od 16. novembra 2012. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za kontrolu koju će primjenjivati željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture nakon izdanoga rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom i rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza te subjekti nadležni za održavanje, Službeni list EU L 320, 17.11.2012. str. 8-13.
- [9]. <http://www.modtrain.com> (stranica konsultovana 12. marta 2015. godine)
- [10]. <http://www.pepperl-fuchs.us/usa/en/22669.html> (stranica konsultovana 26. marta 2015. godine)